

t70_analmetr (TMHghUB- sLHRC5fN7EA1uaQ5jXvpKkMG6cwn)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_analmetr : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analmetr : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r6_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r4_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r5_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_analmetr : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_analmetr X0) \wedge (l1_analmetr X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\exists X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \wedge \\ & ((r4_analmetr X0 X1 X4 X2 X3) \wedge (r5_analmetr X0 X2 X3 X4)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analmetr X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (\\ & u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r6_analmetr X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (\exists X4.(m1_subset_1 \\ & X4 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X5.(m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 \\ & X0)) \wedge ((X4 \neq X5) \wedge ((X3 = k4_analmetr X0 X4 X5) \wedge (r4_analmetr X0 X1 X2 \\ & X4 X5)))))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analmetr X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v4_analmetr \\ & X1 X0) \Leftrightarrow (\exists X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \wedge (\exists X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \wedge ((X2 \neq X3) \wedge (X1 = k4_analmetr \\ & X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analmetr X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\
& (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\
& (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (\\
& u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((X3 = k4_analmetr X0 X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 \\
& X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X4 \in X3) \Leftrightarrow (r5_analmetr X0 X1 X2 X4))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_analmetr X0) \wedge (l1_analmetr \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\
& X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg(v4_analmetr \\
& X1 X0) \wedge (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg(r6_analmetr \\
& X0 X2 X3 X1) \wedge (X3 \in X1))))))
\end{aligned}$$